

Sesotho

Mohato

4



**Pule o phela
bophelo bo
botle!**

Nomsa Mokoena



Pule o phela bophelo bo botle!

Sesotho

Mohato 4

ISBN: 978-1-77981-256-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Nomsa Mokoena

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Nicola Smith

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Pule o phela bophelo bo botle!



Nomsa Mokoena

Dumelang! Lebitso la ka ke Pule. Ke tllilo le bolella hore ke itlhokomela jwang. Mme o re ho bohlokwa haholo ho rona ho hlokomela mebele ya rona.

Tseo re di jang le tseo re di nwang di bohlokwa. Bohlweki le ho hlakisa ho bohlokwa. Tseo re di aparang, le nako eo re e robalang, ke tsa bohlokwa le tsona.



Ke ja dijo tse matlafatsang jwalo ka meroho, ditholwana, mahe, outsu, nama ya kgoho le tlhapi.

Di-chips, dikuku, dibeskete, bohobe, le tse monate tse tswekere, ha di ahe mmele. Ke di ja feela ka dinako tse itseng tse ikgethileng.



Ke ipaballa ka ho nwa metsi a mangata, a hlwekileng. Ntate o mpoelletse hore metsi a thusa ho hlwekisa mebele ya rona ka hare.

Ke boetse ke nwa lebese, le etsa hore meno a ka a be le matla. Monyane wa ka, Thabo, o rata lebese.

Dinomaphodi le maro a ditholwana, di tatso e monate, empa ha di ahe mmele. Ke di nwa ka nako e nngwe.

Re tshwanetse
ho nwa digalase
tse 8 tsa metsi
ka letsatsi



Mme o re ho boloka mebele ya rona e hlwekile, ho thusa hore re dule re phetse hantle.

Ke hlapa matsoho a ka kgafetsa. Hona ho thibela dikokwanahloko ho fetela dikarolong tse ding tsa mmele.

Ke bala ho fihlela ho 10 ha ke hlapa matsoho. Hona ke ho etsa bonnete ba hore a hlatswehile hantle.

Ke boetse ke borosola meno hoseng ho hong le ho hong le bosiu bo bong le bo bong pele ke robala.



Ke apara ho latela maemo a lehodimo.


Mariha ke boloka maoto a ka a futhumetse ka dikausu. Ke boloka hlooho ya ka e futhumetse ka katiba, mme ke boloka molala wa ka o futhumetse ka sekhafo. Jeresi e boloka mmele wa ka o futhumetse. Sena se bohlokwa hore ke se ke ka kula.

Hlabula ke apara diaparo tse bolokang mmele wa ka o phodile, tse kang borikgwe bo bokgutshwane, sekipa le meqathatso. Ke rwala kepisi ho sireletsa sefahleho sa ka letsatsing.



Ho bohlokwa ho nna ho ikwetlisa nakwana
letsatsi le leng le le leng hore ke dule ke
phetse hantle.

Ka mehla thapama ke a tswa, ke tloatlole
kgati. Hona ho thusa ho boloka mmele wa ka
o matlafetse, o shahlile.




Ke tshwanela ho tsoha ka hora ya 6 hoseng ho itokisetsa ho ya sekolong, ka hoo ke tima lebone la ka ka hora ya 8 bosiu.

Ntate o mpoelletse hore mmele wa ka le boko, di a phomola le ho hola ha ke robetse.

Boroko bo lekaneng bo nthusa ho tsepamisa kelello le ho ithuta sekolong.

Bana ba sekolo sa poraemari ba lokela ho robala dihora tse 10 ho isa ho tse 11.





Ke tseba ho ithokomela hantle. Ke motlotlo ha ke phetse hantle.

Ke boetse ke ruta Thabo hore a phele hantle.

Ke tshepa hore le wena o phetse hantle.



Ulwazi Lwethu Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke baisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaittha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

